



Muhumbulo wavhuđi wa Tseisano




Katekani Matumba



Tseisano u dzula mahayani ngei tsini na
Tsian̄da na makhulu wawé.

Đuvha l̄in̄we na l̄in̄we tshikolo tshi tshi bva ho
vha hu ndowelo yawe ya uri u ya mulamboni u
ka mad̄i a u bika na u t̄anzwa.





Tseisano u tsa tshikwarani a tshi khou ya
mulamboni, o fara bakete $\frac{1}{2}$ lithara dza 10 $\frac{1}{2}$
mađi $\frac{1}{2}$ si na tshithu.

Lwo vha lu lwendo lulapfhu vhukuma.



Tseisano a ḥadza bakete nga mađi
mulamboni. ḥo vha ḥi tshi khou lemela, fhedzi
Tseisano o ḥi hwala nga u ongolowa ḥohoni
yawe.





Nga u ongolowa nahone nga vhuronwane,
Tseisano a hwala bakete la mađi, a gonya
tshikwara a ya hayani.


Wo vha u mushumo muhulu!



Musi Tseisano a tshi swika hayani, makhulu
vho vha vho mu lindela uri vha mu rule bakete
la madi.

Tseisano o vha a tshi khou fhisahone o
nete.

“Makhulu, ndo netesa, a thi pfhi ndi tshi nga
ñwala tshuñwahaya,” u ralo u amba.





Ɖuvha li tehelaho, Tseisano o vha a tshe o neta.

Mudededzi wawe vho vha vha songo takala ngauri Tseisano u dzula o neta ɖuvha liñwe na liñwe nga u ka madí.



Tseisano a nga ita mini?

O tea u ka mađi mulamboni ḫuvha liñwe na liñwe, na u ita tshuwahaya.

Tseisano o vha a tshi ḥoda u shuma zwavhuđi tshikoloni. Fhedzi u ka mađi nga bakete lihulwane zwe vha zwi tshi mu netisa.

